

Form PTO 1449 (Modified)		JUL 23 2004 U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE PATENT AND TRADEMARK OFFICE		ATTY DOCKET NO. 252122US2CONT	SERIAL NO. 10/830,064		
LIST OF REFERENCES CITED BY APPLICANT				APPLICANT Tetsuro MOTOYAMA, et al.			
				FILING DATE April 23, 2004	GROUP 2141		
U.S. PATENT DOCUMENTS							
EXAMINER INITIAL		DOCUMENT NUMBER	DATE	NAME	CLASS	SUB CLASS	FILING DATE IF APPROPRIATE
/TD/	AA	5,412,779	05-02-95	MOTOYAMA			
	AB	5,537,554	07-16-96	MOTOYAMA			
	AC	5,819,110	10-16-98	MOTOYAMA			
	AD	5,544,289	08-06-96	MOTOYAMA			
	AE	5,818,603	10-06-98	MOTOYAMA			
	AF	5,568,618	10-22-96	MOTOYAMA			
	AG	5,774,678	06-30-98	MOTOYAMA			
	AH	5,909,493	06-01-99	MOTOYAMA			
	AI	5,887,216	03-23-99	MOTOYAMA			
	AJ	6,330,628	12-11-01	MOTOYAMA			
	AK	6,631,247	10-07-03	MOTOYAMA ET AL.			
	AL	6,581,092	06-17-03	MOTOYAMA ET AL.			
/TD/	AM	6,662,225	12-09-03	MOTOYAMA ET AL.			
	AN						
FOREIGN PATENT DOCUMENTS							
		DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	TRANSLATION YES NO		
AO							
AP							
AQ							
AR							
AS							
AT							
AU							
AV							
OTHER REFERENCES (Including Author, Title, Date, Pertinent Pages, etc.)							
	AW						
	AX						
	AY						
	AZ					<input type="checkbox"/> Additional References sheet(s) attached	
Examiner /Thomas Dailey/					Date Considered 12/18/2008		
*Examiner: Initial if reference is considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609; Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.							



LIST OF RELATED CASES

/TD/

<u>Docket Number</u>	<u>Serial or Patent Number</u>	<u>Filing or Issue Date</u>	<u>Inventor/ Applicant</u>
5244-0024-37 FWC 1	5,412,779	05/02/95	MOTOYAMA
5244-0026-37 CONT	5,537,554	07/16/96	MOTOYAMA
5244-0027-37	5,819,110	10/16/98	MOTOYAMA
5244-0029-37 CONT	5,544,289	08/06/96	MOTOYAMA
5244-0031-2	5,818,603	10/06/98	MOTOYAMA
5244-0032-37 CONT	5,568,618	10/22/96	MOTOYAMA
5244-0042-2X CONT	5,774,678	06/30/98	MOTOYAMA
5244-0047-2X	5,909,493	06/01/99	MOTOYAMA
5244-0050-2X	5,887,216	03/23/99	MOTOYAMA
5244-0051-2X DIV	08/738,659	10/30/96	MOTOYAMA
5244-0052-2X DIV	08/738,461	10/30/96	MOTOYAMA
5244-0054-2X	08/883,492	06/26/97	MOTOYAMA
5244-0062-2X DIV	6,330,628	12/11/01	MOTOYAMA
5244-0082-2X DIV	09/108,705	07/01/98	MOTOYAMA
5244-0083-2X DIV	09/107,989	07/01/98	MOTOYAMA
5244-0084-2X	09/192,583	11/17/98	MOTOYAMA
5244-0092-2	09/311,148	05/13/99	MOTOYAMA et al.
5244-0093-2	6,631,247	10/07/03	MOTOYAMA et al.
5244-0094-2	6,581,092	06/17/03	MOTOYAMA et al.
5244-0099-2X	09/393,677	09/10/99	MOTOYAMA et al.
/TD/ 5244-0104-2X	09/440,692	11/16/99	MOTOYAMA et al.

*Present Application; listed for information

JJM/KMB/akh

I:\EMEMEM\REL\2510925251253122US\DIS\TDO

ALL REFERENCES CONSIDERED EXCEPT WHERE LINED THROUGH. /TD/

/TD/	5244-0105-2X	6,662,225	12/09/03	MOTOYAMA et al.
↓	5244-0106-2X	09/440,646	11/16/99	MOTOYAMA et al.
	5244-0108-2	09/440,693	11/16/99	FONG et al.
	5244-0109-2	09/440,645	11/16/99	FONG et al.
	5244-0114-2	09/520,368	03/07/00	MOTOYAMA et al.
	5244-0117-2X CONT	09/457,669	12/09/99	MOTOYAMA
	5244-0119-2	09/453,877	02/04/00	MOTOYAMA
/TD/	252122US2 CONT*	10/830,064	04/23/04	MOTOYAMA et al.

*Present Application; listed for information

JJM/KMB/akh

1\EMEMEMEMRBL2613-26281252123131137100

ALL REFERENCES CONSIDERED EXCEPT WHERE LINED THROUGH. /TD/